

¶  
P R A G M A T I C A  
S A N C I O N  
D E S U M A G E S T A D  
E N F U E R Z A D E F E Y

P A R A E L E S T R A N A M I E N T O D E E S T O S  
Reyes a los Regulares de la Compania, ordenacion de la  
Tamborilera, a propension de la Iglesia compuesta  
en el mero sanguis, con las demás peticiones  
de sus deseos.



O P A

En Madrid, en la Impronta Real de la Casa: a la vista de  
los, en Madrid, en la Impronta Real de la Casa: a la vista de  
dichos Cabildos, Santo Oficio, que tienen de su Presidente,

